



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHATLHOBHO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETSHABA 2013

KEREITI 2

SETSWANA PUO YA GAE

SEKAO SA DIPOTSO

Sekao se na le ditsebe di le 24, ntle le letlharekapeso.

DIKAELO TSA GO DIRISA DIKAO TSA DIPOTSO

1. O ka dirisa jang dikao tsa dipotso

Le fa dikao tsa makwalopotso a mophato le serutwa a rulagantswe go nna kompa e le nngwe, barutabana ga ba a tshwanela go neela barutwana kompa yotlhe go e araba ka gangwe. **Barutabana ba tshwanetse go tlhophisa dipotso go tswa mo dikaong tsa makwalopotso a a maleba le thuto e e rulaganyeditsweng nako nngwe le nngwe e e neilweng.** Dipotso tsa dikao tsa makwalopotso a teko kgotsa setlhophisa sa dipotso se se kgonagalang se se tlhophilweng ka kelotlhoko, di ka dirisiwa mo dikgatong tse di farologaneng tsa go ruta le go ithuta jaana:-

- 1.1 Kwa tshimologong ya thuto jaaka tekotheo go supa bokgoni le makoa a morutwana. Tshupo e tshwanetse go isa kwa pegelong e e bonako go barutwana le go tlhama dithuto tse di maleba tse di buang ka makoa a a supilweng le go tiisa bokgoni. Dikao tsa dipotso di ka neelwa jaaka tirogae go boloka nako ya go ruta mo phaposing.
- 1.2 Ka nako ya dithuto tsa **teko** e khutswane e e **tlhomameng** go lekola gore barutwana ba tlhabolola kitso e e solofetsweng le bokgoni fa serutwa se tsweliswa pele go netefatsa gore ga gona morutwana yo o salelang kwa morago.
- 1.3 Kwa pheletsong ya serutwa kgotsa dithuto tse di latelanang e diriswa jaaka **teko e e sobokantsweng/teko ya kwa bokhutlong** go lekola gore a barutwana ba bona poelo ya go tlhaloganya e e lekaneng gore ba ka dirisa kitso le bokgoni bo ba bo fitlheletseng mo thutong e e konoseditsweng. Go neela barutwana **pegelo** ka nako gangwe fa morutabana a santse a akanya gore go na le dikarolo dingwe tsa thuto tse di batlang go lebelelwa gape kgotsa go **tiisetisa** kitso le bokgoni jo borileng.
- 1.4 Mo dikgatong tsotlhe bontsha barutwana ditogamano tse di farologaneng tsa go lekola kgotsa go botsa dipotso. Sk go arabiwa jaang dipotso tse di nang le dikarabo tse dintsi/mmalwa, tse di bulegileng, tsa tsibogelo ka boena, tsa dikarabo tse dikhutswane.jj

Fa diteko phekolo tse ditlhomameng di le dikhutswane fa go lebelelwa nomoro ya dipotso tse di akarditsweng, teko ya kwa bokhutlong e tla akaretsa dipotso tse dintsi go tswa kwa tekong e e tletseng mme go ikaegilwe ka tiro e e setseng e dirilwe ka nako eo. Selo se se botlhokwa ke go netefatsa gore barutwana ba bona katiso e e lekaneng go tsibogela teko e e tletseng ya teko ya ikatiso ya . Teko ya ngwaga le ngwaga ya bosetshaba (ANA)

2. Memorantamo kgotsa kaedi ya go araba dipotso


Sekao tota se se tlhophegileng sa tsibogo e e solofetsweng se neilwe mo potsong nngwe le nngwe ya kaedi mo tekong le ya tlhatlhobo ya ngwaga le ngwaga ya bosetshaba ya sekai. Barutwana ba tshwanetse go itse gore memorantamo ga o kitla o akaretsa dilo tsotlhe. Memorantamo o neela feela motheo ka bophara ba tsibogelo e e solofetsweng mme barutabana ba tshwanetse go lebisisa le go neela mopotso mo kgethong e e amogelesegang le dipharologanyo tsa tsibogo e e amogelesegang tse di neetsweng ke barutwana.

3. Kakaretso ya Kharikhulamo

Go botlhokwa thatathata gore kharikhulamo e diriwe ka botlalo mo phaposing nngwe le nngwe. Dikaedi tsa kereite nngwe le nngwe ga di a emela kharikhulamo yotlhe. Ke **kemedi** ya kitso e e botlhokwa le bokgoni fela mo tirong e e akaretsang kotara 1,2 le 3 ya ngwaga wa sekolo.

1.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.


Se ke ...



- A j ase
- B podi
- C gauta
- D gosiame

1.2 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng le le nepagetseng.


Se ke ...



j ase	
podu	
gauta	
gosiame	

1.3 Tlhopa lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokoseng.
Kwala mo moleng.

j ase	podu	gauta	gosuame
-------	------	-------	---------

Se ke 

1.4 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng le le nepagetseng.
O penta ...

gotlhe.	leruarua.	lebota	o tla.
---------	-----------	--------	--------

1.5 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.
O ikaegile ka ...

gotlhe.	holo.	lebota	o tla.
---------	-------	--------	--------

1.6 Tlhopa lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokoseng.
Kwala mo moleng.

gotlhe.	leruarua.	lebota	o tla.
---------	-----------	--------	--------

Ba aga

1.7 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala mo moleng.


diterebe	dikgaga	dikota	ditshwaro
----------	---------	--------	-----------



.....


1.8 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng le le nepagetseng.

Se ke ...



moropa	leswe	seno	tafole
--------	-------	------	--------

1.9 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Se ke  (legong ; kobo ; tshupanako ; lentha).

Buisa kgang e mme o arabe dipotso 2 - 8.

Anna o mo mophatong wa bobedi. O rata go ya sekolong, mme o itumelela mafelo a beke go feta. Se ke fa mme wa gagwe ka gale a ipaakanyetsang go ba direla sengwe se se ba gakatsang.

Lamatlhatso o o fetileng, morago ga go alola bolao j wa gagwe o ne a apara, Anna a itlhaganelela kwa ntlong ya boapeelo. Mme o ne a apeile sefitlholo mme a kopa Anna go baakanya tafole. O ne a mo kopa gape gore a gotetse ketelele mme a dire tee.

Anna o ne a tshogile, ka gone Mme wa gagwe ga a ke a mo letlelela go dira ka sepe se se bolelo. Mme wa gagwe o ne a mo lebeletse fa a ntse a dira tee. Anna a ikutlwa a le motlotlo mme tsotlhe tse tsa nna tsa gola.

Morago ga sefitlholo, Mme a bolelela Anna gore o tla mo letlelela go dira mae a a fuduilweng letsatsi le le latelang. Anna o ne a itumetse thata ka gone ka Mosupologo, o tla bo a na le dikgang tse di itumedisang go di tlotla kwa sekolong.

- 2.1 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng go bapa le karabo e e nepagetseng.
Setlhogo se se maleba le kgang e ke ...

Anna o dira tiro ya gagwe ya gae	
Anna o nna kwa gae	
Anna o ya sekolong	
Anna o ithuta go apaya	

- 2.2 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Ke setlhogo sefe se se maleba le kgang e?

Anna o ithuta gore o ... jang?

- A buisa
- B kwala
- C apaya
- D opela

- 2.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Ke setlhogo sefe se se siametseng kgang e?

Anna o ithuta gore o buisa ; kwala ; apaya ; opela jang?

3.1 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la karabo e e nepagetseng.

Ke mang yo o rutang Anna go apaya?

Morutabana wa gagwe	
Tsala ya gagwe	
Ausi wa gagwe	
Mme wa gagwe	

3.2 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

... o mo ruta go apaya.

A Morutabana wa ga Anna

B Tsala ya ga Anna

C Ausi wa ga Anna

D Mme wa ga Anna

3.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

(Morutabana wa ga Anna; tsala ya ga Anna; ausi wa ga Anna; mme wa ga Anna) o mo ruta go apaya.

4.2 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

E kwale mo moleng.

ntlong ya borobalo	ntlong ya boapeelo
--------------------	--------------------

Anna le Mme ba ne ba le mo

4.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Anna le Mme ba ne ba le mo (ntlo ya borobalo; ntlo ya boapeelo).

5.1 Bontsha thulaganyo e e nepagetseng ya ditiragalo mo kgannyeng e.

Nomora dipolelo (1- 4) mo mabokoseng go bontsha tatelano e e nepagetseng.

O ile kwa ntlong ya boapeelo.	
O dirile tee.	
O baakantse tafole.	
Anna o ne a apara.	

- 5.2 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng go bapa le karabo e e nepagetseng.
Anna o ile kwa ntlong ya boapeelo, a baakanya tafole mme a apara.

Ee	
Nnyaa	

- 5.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Anna o ile kwa ntlong ya boapeelo, a baakanya tafole mme a (dira ; nwa) tee.

- 6.1 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la karabo e e nepagetseng.

Anna a ikutlwa a le motlotlo, ka gone Mme a mo kopile go ...

bakela borotheo.	
ja dijo tsa gagwe.	
dira tee.	
gadika lee.	

6.2 Tlhopa lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala mo moleng.

tshogile	gakatsega	itumetse	motlotlo
----------	-----------	----------	----------

Anna o ikutwile afa Mme wa gagwe a mo kopa go mo direla tee.

6.3 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Anna o ikutlwile a le motlotlo, ka go nne Mme wa gagwe o ne a mo kopa go ...

- A bakela borotho.
- B ja dij o tsa gagwe.
- C dira tee.
- D gadika lee.

7.1 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la karabo e e nepagetseng Anna o ne a itumetse ka gone o ...

nnile le dikgang tse di itumedisang.	
rata sekolo sa gagwe.	
ne a apere.	
dirile tee.	

7.2 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.
Kwala mo moleng.

tshogile	gakatsega	itumetse	motlotlo
----------	-----------	----------	----------

Anna o ne a ka gone o nnile le dikgang tse di itumedisang.

7.3 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Anna o ne a itumetse ka gone o ...

- A nnile le dikgang tse di itumedisang.
- B rata sekolo sa gagwe.
- C ne a apere.
- D dirile tee.

8.1 A o ratile kgotsa ga wa rata kang e? Neela lebaka le le lengwe gore ke eng o ikutlwile jalo ka ga kang e.

.....
.....

8.2 Sekeletsa lefoko le le lengwe go bontsha gore o ne o ikutlwile jang ka ga kang mme j aanong feleletsa polelo.

Ke (ratile ; ga ke a rata) kang e, ka gone

.....
.....

8.3 Kwala polelo e le nngwe go bua gore o ikutlwile jang ka ga kang e.

.....

Neela lebaka le le lengwe gore ke eng o ikutlwile jalo.

.....

9.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Ke lefoko lefe le le tlhalosang go tshwana le 'go utlwa bothoko'?

- A itumetse
- B tshogile
- C go sa itumela
- D tenegile

9.2 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala mo moleng.

tshogile	go sa itumela	tenegile	itumetse
----------	---------------	----------	----------

Lefokole kaya go tshwana le 'go utlwa botlhoko'.

9.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Lefoko (tshogile; go sa itumela; tenegile) le kaya go tshwana le 'go utlwa botlhoko'.

10.1 Kwala karabo e e nepagetseng.

Lelatodi la 'lorato' ke

10.2 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Lelatodi la 'lorato' ke (rata; tlhoa).

10.3 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala mo moleng.

galalela	fifetse
----------	---------

Lelatodi la 'lesedi' ke.....

11.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

11.1.1 Anna o gotlhile me...

A sha

B tlh

C no

D la

Anna o moleele thata go fitlhele... ketlele.

11.1.2 A sha

B tlha

C shwa

D la

11.2 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la karabo e e nepagetseng.

11.2.1 Anna o gotlhile me... a gagwe.

sha	
shwa	
no	
ara	

11.2.2 Anna o moleele thata go tshw ... ketelele.

sha	
tha	
shwa	
ara	

11.3 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala mo moleng.

11.3.1

sha	shwa	no	ara
-----	------	----	-----

Anna o gotlhile me..... a gagwe.

11.3.2

sha	tha	shw	ara
-----	-----	-----	-----

Anna o moleele thata go t..... ara ketelele

Buisa alemanaka mme o arabe dipotso.

Phatwe						
Latsh.	Mos.	Labob.	Labor.	Labon.	Labot.	Lam.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

12.1 Thala mola go nyalanya tshimologo le bokhutlo j wa polelo.

12.1.1	Malatsi a robongwe morago ga letsatsi la ntlha ke	di 30.
12.1.2	Letlha pele ga mafelo a Phatwe ke	di 3.
12.1.3	Lamatlhatso wa ntlha wa kgwedi ke	di 10.

12.2 Tlhopa karabo e e nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Kwala lefoko mo moleng.

di 29	di 6	di 14
-------	------	-------

12.2.1 Malatsi a supa morago ga di 7 ke

12.2.2 Letlha la Labone wa bofelo ke

12.2.3 Labobedi wa ntlha wa kgwedi ke

12.3 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

12.3.1 Go na le Mesupologo e le (meraro; mene; metlhano) mo go Phatwe.

12.3.2 Phatwe e na le boLabone ba le (bararo; bane; tlhano).

12.3.3 Di 17 ke Lamatlhato wa (bobedi; boraro; bone) wa kgwedi.

13.1 Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

Mme ...tlhatswa dij ana.

A ba tla

B ba

C o ne a

D nna

Sekeletsa karabo e e nepagetseng.

13.2 Mme (ba tla ba o ne a nna) tlhatswa dij ana.

13.3 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng go bapa le karabo e e nepagetseng.

Mme le Anna ... tlhatswa dij ana.

ba tla	
ba	
o ne a	
nna	

14.1 Araba dipotso ka pakapheti.

14.1.1 Kwala polelo ka pakapheting.

Mme o apaya dij o.

Maabane
.....

14.1.2 Tlhopa lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokoseng.

Le kwale mo moleng.

Ka moso	Maabane
---------	---------

..... Mme o apeile dij o.

14.1.3 Thala mola go nyalanya tshimologo le bokhutlo j wa polelo.

Maabane

Mme o apeile dij o.

Mme o tla apaya dij o.

14.2 Araba dipotso ka paka tlang.

14.2.1 Kwala polelo mo pakatlang.

Anna o bedisitse lee.

Ka moso.....
.....

14.2.2 Tlhopa lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokoseng.
Le kwale mo moleng.

Ka moso	Maabane
---------	---------

..... Anna o tla bedisa lee.

14.2.3 Thala mola go nyalanya tshimologo le bokhutlo j wa polelo.
Ka moso Anna o bedisitse lee.
Anna o tla bedisa lee.

15.1 Tlatsa ka matshwao a puiso mo polelong nngwe le nngwe.

15.1.1 Maabane anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapeelo

.....

15.1.2 A Mme o dirile mae senkgwebeswa le boroso

.....

15.2 Sekeletsa letshwao la puiso mo polelong nngwe le nngwe.

15.2.1 Sekeletsa ditlhakakgolo le khutlo.

Maabane Anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapeelo.

15.2.2 Sekeletsa phegelwana le letshwao la potso.

A Mme o dirile mae, senkgwebeswa le boroso?

15.3 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng go bapa le karabo e e nepagetseng.

15.3.1

Maabane Anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapeelo.	
Maabane anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapelo	

15.3.2

A Mme o dirile mae senkgwebeswa le boroso?	
A Mme o dirile mae, senkgwebeswa le boroso?	

16.1 Araba dipotso ka ga maemedi.

16.1.1 Leemedi ke lefoko le le emelang leina.

Feleletsa polelo ka go tlatsa ka leemedi.

Anna o tla bofa dithudi tsa ditlhako tsa

16.1.2 Leemedi ke lefoko le le emelang leina.

A lefoko le le thaletsweng ke leemedi?

Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la karabo e e nepagetseng.

Anna o tla bofa dithudi tsa ditlhako tse gagwe.


Ee	
Nnyaa	

16.1.3 Leemedi ke lefoko le le emelang leina.

Sekeletsa leemedi mo polelong.

Ena o rata go kgweetsa baesekele ya gagwe.

17.1 Kwala dipolelo tse 5 - 8 ka ga setshwantsho se se fa tlase.




A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines for writing.

17.2 Kwala dipolelo tse 5 - 8 ka ga setshwantsho se se fa tlase.



A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines for writing.

17.3 Kwala dipolelo tse 5 - 8 ka ga setshwantsho se se fa tlase.



A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines, intended for writing a response to the question above.